



Future-proofing our children

Tlhomamiso 1

Setlhogo

Tirelo ya baswi

Mokaedi wa batsadi
Sekolo sa Tshipi ithutelo lapeng



Go Motsadi

O amogelesegile mo **Tirelo ya baswi** thuto ya Tlhomamiso 1.

Mokwalo o o go fa thutuntsho e potlana gore o ka ruta jang thuto e.

O ka ipaakanya le go ruta thuto e jang

Fa tlase ke maele a go ipaakanya le go ruta thuto e::

Kgato	Tiriso
1	<p>Etela maranyane a New Apostolic Church Website ka go tobetsa seele se se latelang mo maranyaneng a gago a WhatsApp:</p> <p>https://bit.ly/3NACSSHS</p>
2	<p>Kgobokanya di dirisiwa tse di latelang go netefatsa fa o ipaakanyeditse thuto e:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baebele • Mokwalo wa thuto wa PDF o o setseng o baakantswe. • Pena le lekwalo la ngwana, etc. • Setshwantsho sa motshikhinyego se se leng thuso e nngwe • Katakasima le Dipotso le dikgarabo (bogolo jang mo batlhomamisiweng) <p>Ela tlhoko:</p> <p>2.1: Nako e siametseng go ruta ke maphakela a sontaga morago ga tirelo ya tshipi, go tsamaelana le lenaneo la malatsi otlhe a sekolo sa tshipi, go tsewedisa lenaneo.</p> <p>2.2: Ka tswe-tswe dira thuto e nne khutshwane , o etse tlhoko gore bana ba reeditse ka kelelelo – o itse ngwana wag ago botoka! <i>Tirelo ya sekolo sa tshipi ga e hete metsotso e 45</i> .</p> <p>2.3: Thuto e lebaganye (Batlhomamisiwa 1).</p> <p>2.4: O ka kopa thuso mo morutabana wa gago wa batlhomamisiwa fa o tlhoka thuso.</p>
3	<p>Rapela (Bona thapelo ko bofelelong jwa thuto e) O kope Modimo go go thusa go ruta ka tsela e a eletsang re ka e ruta ka teng.</p>



Go ruta thuto ya batlhomamisiwa mo lapeng

O ka ipaakanya le go ruta thuto e jang

Re tswelera ka go abalana maele a go ipaakanya le go ruta thuto e:

Kgato	Tiriso
4	Dira seemo se se siameng, se se senang dikgoreletsi se wena le bana/ngwana le leng fa go tshwanang. Sekai: Nnang mo tafoleng.
5	Bala thuto. E bale gape gore o e tlhaloganye. Lebelela setshwantsho sa motshikinyego go re o tlhaloganye botoka.
6	Kwala dintlha tse o batlang go di gakologelwa.
7	Tlhaloganya maikaelelo a thuto a e leng gore ngwana wa gago o tshwanetse go a gakologelwa.
8	Ruta ngwana wa gago thuto.
9	Supegetsa ngwana wa gago setshwantso sa motshikinyego mme o soboke molaetsa.
10	Laela ngwana go dira tekeletso e mo lokwalong la gagwe la ikatiso (Le nna ke batla go.....)
11	Rapela, kana kopa ngwana wa gago go rapela go tswala thuto.

Di dirisiwa tse di leng teng go ithutela ko lapeng

Tse ke dingwe tsa di dirisiwa tse di ka thusang mo thutong:

1. WhatsApp, buisanyang le ba lelapa le lengwe ka thuto ya batlhomamisiwa 1.
2. Buisanyang ka thuto le batsadi ba bangwe go tsaya tlhaloso pele ga o ka ruta.
3. Gololesega go tlhotlhomisa ka thuto e gore o nne le kitso e e oketsegileng.



Thuto

Setlhogo	Tirelo ya baswi
Temana	Temana e mo tshobokong
Maikaelelo a thuto	Batlhomamisiwa ba ithuta gore ka merapelo ya bone ba rapedisa mewa ya ba ba ko bobipong ba ka thusa lenaneo la poloko.

Tshoboko ya thuto:

1. Lazarus le monna wa mohumi

A o gakologelwa polelo ya ga Lazarus le monna wa mohumi? Monna wa mohumi o ne a tshela sentle malatsi otlhe. Lazarus ene e ne e le mohumanegi yo o neng a tshela ka go sela mahohora a wang mo tafoleng ya mohumi. Fa bobedi bo swa Lazarus a ya go nna le Abraham. Monna wa mohumi a ya fa a neng a bogisega teng. Fa a bona Lazarus a na le Abraham kgakala nae, a kua a re, "Rara Abraham nkutlwela botlhoko o romele Lazarus go tibisa monwana wa gagwe mo metsing go kolobetsa leleme la me. Ke a sha ke a nyelela mo molelong o" (cf. Luke 16: 19–31).

2. Mafelo a farologanyeng ko bobipong

- Fa batho ba swa mewa ya bone e tsena mo mafelong a a farologanyeng go ya ka fa ba tshelang ka teng. Sekai fa legodu le swa le tsena mo bobipong e ntse e le legodu.
- Mowa wa motho ga o fetoge ka gore o sule.
- Mowa o tswelela ka go imelwa ke dibe tse o neng o di rwele o tshela.
- Baswi ba itse seemo sa bone mme ba ba batlang thuso ba ka e bona.
- Ko bobipong re fitlhela la baswi ba ba swetseng mo go Jeso Keresete.
- Fa go akaretsa ba ba amogetseng disakaramente ko bobipong. Ba emetse go tla ga Morena e bile ba nna ba ipaakanyeditse se.

3. Thuso ya mewa e e sa gololwang

- Setlhabelo sa ga Keresete se dirile gore go kgonagale go fetola seemo sa mewa e ko bobipong.
- Morago ga lesa la ga Keresete o ne a ye ko bobipong a ya go ba rerela teng (1 Peter 3: 19–20).
- Ka jalo motho o ka bona poloko morago ga loso.
- Le rona re batla go rapela Rara go thusa mewa e ko bobipong.



- Go ba rapelela go supa lerato la rona mo bathong.

4. Tirelo ya baswi

- Mewa e ko bobipong e a lalediwa mo tirelong.
- Setlhabelo sa ga Jeso se bulela mewa yotlhe e batlang poloko go bona poloko.
- Ga raro ka ngwaga (Sontaga wa ntlha wa March, July, le November) go na le tirelo ya baswi e ba fiwang disakaramente.
- Mo tirelong mewa e e utlwa lefoko la Modimo jaaka rona.
- Morago ga boitshwarelo jwa dibe le go jewa ga selalelo, moruti o rapela.
- Chief Apostle, District Apostles, kana Apostle ba tla fa disakaramente ko go ba ba ko bobipong.
- Mewa e e sa kolobetswang e kgona go kolobetswa.
- Mpho ya Mowa o o boitshepho e fiwa ba ba ipaakantseng.
- Morago ba amogela selalelo se se boitshepho.
- Baruti ba le babedi ba nna dijana go amogela selalelo boemong jwa baswi.
- Tiro e e nna le seabe mo seeming sa bone ko bobipong.

5. Re ka thusa jang mewa e ko bobipong?

- Re ba gopola mo thapelong.
- Pele ga tirelo ya bone re a ba rapelela.
- Re kopa Modimo gore mewa e amogele Jeso e bo e amogele disakaramente.

Thuto e e re ruta eng?

- Go na le thuso mo go ba ba sa bolokiwang.
- Lefoko le disakaramente di botlhokwa mo go rona le mo mewing e ko bobipong
- Re ka tsaya karolo ka go ba rapedisa.

Dipotso tse re ka di botsang:



1. A nka lomagana le ba ba suleng?

A: Ka go ba gakologelwa mo thapelong re ka golagana nabo.

2. Go ya ko go ba ba reng ba bua le badimo gone

A: Go leka go dira jalo ga go letlelelwe ke Modimo Deut 18:10-12 it says: “go seka ganna ope wa lona yo o reng o bitsa baswi ka gore yo o dirang jalo o kgatlhanong le Modimo”.

3. A go teng go tsosolosa baswi?

A: Nnyaa, tiro epe e e leakang go tsosolosa baswi e kgatlhanong le baebela: “Go tlhomilwe gore motho a swe gangwe fela” (Hebrews 9: 27).

Thapelo ya ga mme le rre go e rapela pele ga thuto:

Modimo o rategang, ke lebogela letsasti le

Segofatsa batsadi le bana botlhe

Mma re ikutlwele boleng teng jwa gago

Segofatsa thuto e re yang go e amogela

Re kopa o re rute go go direla

Re thuse go dira thato ya gago

Gore re golele gaufi le wena

Romela Jeso go tla go re tsaya

Mme re bo re ipaakanyeditse go mo kgatlhantsha

Amen